

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 43. stav (3), člana 53. stav (4), a u vezi člana 107., kao i člana 234. st. (1) i (2) i člana 237. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10), Skupština Kantona Sarajevo na ____ sjednici, održanoj ____ 2012. godine, donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U

O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

DIO PRVI - UVODNI DIO

Član 1.

(Osnivač)

(1) Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Osnivač) je Osnivač Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, koja je osnovana u cilju pružanja usluga zdravstvene zaštite studentima na području Kantona Sarajevo.

(2) Ovom odlukom vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10), (u daljem tekstu: Federalni zakon).

Član 2.

(Naziv i sjedište)

(1) Zavod iz člana 1. stava (1) ove odluke nastavlja sa radom i posluje pod nazivom: Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Zavod), u državnoj svojini.

(2) Sjedište Zavoda je u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 36.

Član 3.

(Status pravnog lica)

Zavod ima svojstvo pravnog lica i upisan je u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

Član 4.

(Djelatnost)

(1) Djelatnost Zavoda je pružanje usluga zdravstvene zaštite na primarnom i specijalističko-konsultativnom nivou studenatima na području Kantona Sarajevo, a koja obuhvata slijedeće:

- a) zdravstvene pregledi studenata prije upisa na fakultete, visoke i više škole i akademije, kao i prilikom prijema studenata u kolektivne smještaje;
- b) sistematske i kontrolne pregledi studenata, kao i nastavnog i naučnog osoblja Univerziteta u Sarajevu;
- c) kontinuirano zdravstveno prosvjećivanje i unapređivanje zdravstvene kulture studenata;
- d) preventivne zdravstvene mjere praćenjem zdravstvenog stanja studenata i higijenskih prilika u kojima žive i rade;
- e) mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja studenata;
- f) mjere za sprečavanje i liječenje bolesti zuba i usta studenata;
- g) mjere zdravstvene zaštite žena studentica;
- h) organizuje i provodi prema potrebi kućno liječenje studenata;
- i) vodi zdravstvenu statistiku i evidenciju ove populacione skupine saglasno zakonu.

(2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), djelatnost Zavoda obuhvata slijedeće razrede:

- a) 86.21 – Djelatnost opće medicinske prakse,
- b) 86.22 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse,
- c) 86.23 – Djelatnost stomatološke prakse,
- d) 86.90 – Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite i
- e) 63.11 – Obrada podataka.

Član 5.

(Statut Zavoda)

(1) Statut je osnovni opći akt Zavoda, koji donosi Upravni odbor Zavoda uz obaveznu saglasnosti Osnivača.

(2) Statutom Zavoda se uređuju osnovna pitanja vezana za rad Zavoda i to:

- a) naziv i sjedište Osnivača Zavoda;
- b) naziv i sjedište Zavoda;
- c) djelatnost Zavoda;
- d) izvor i način obezbeđenja sredstava za rad Zavoda;
- e) način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima;
- f) prava i obaveze Osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje je Zavod osnovan;
- g) međusobna prava i obaveze Zavoda i Osnivača;
- h) imenovanje direktora i organa upravljanja Zavoda;
- i) stručna tijela Zavoda, mandat članova stručnih tijela, način izbora i finansiranje;
- j) lice koje će do imenovanja direktora Zavoda obavljati poslove i vršiti ovlašćenja direktora;
- k) druga pitanja od značaja za rad Zavoda.

Član 6.

(Statusne promjene i promjena djelatnosti)

(1) Zavod ne može vršiti statusne promjene (promjena naziva, sjedišta i druge promjene utvrđene zakonom), bez saglasnosti Osnivača.

(2) Promjenu ili proširenje djelatnosti Zavod ne može obaviti bez saglasnosti Ministra zdravstva Kantona Sarajevo, (u daljem tekstu: Ministar), koja se daje u formi rješenja, a na način i u postupku propisanim Federalnim zakonom.

Član 7.

(Prava i obaveze Zavoda)

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke Zavod zadržava objekte i opremu na korištenje, zaposlenike, odnosno sva prava i obaveze JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.

(2) Objekti i oprema iz stava (1) ovog člana su svojina Osnivača.

Član 8.

(Zakup)

(1) Zavod može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta (prostor i opremu) izdati u zakup, ukoliko to ne remeti obavljanje djelatnosti Zavoda.

(2) Upravni odbor Zavoda svake kalendarske godine odlukom utvrđuje višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora, a uz prethodno pribavljen pozitivno mišljenje Ministra.

(3) Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministra i odluke Upravnog odbora Zavoda, direktor Zavoda raspisuje javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup jedinica zakupa, u skladu sa Federalnim zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i propisima koji regulišu oblast javnih nabavki.

Član 9.
(Sredstva rada)

Sredstva za rad i razvoj Zavod ostvaruje:

- a) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,
- b) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,
- c) ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo (daljem tekstu: Ministarstvo),
- d) ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerenja,
- e) ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
- f) iz sredstava Osnivača,
- g) iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona odnosno jedinica lokalne samouprave,
- h) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
- i) slobodnom prodajom usluga na tržištu, te
- j) iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Zavoda.

Član 10.
(Prihodi i rashodi)

Način raspolažanja viškom prihoda nad rashodima kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima, regulisat će se Statutom Zavoda.

Član 11.
(Odgovornost za obaveze)

- (1) Zavod je odgovoran za svoje obaveze imovinom kojom raspolaže.
- (2) Osnivač Zavoda je supsidijarno odgovoran za obaveze Zavoda, do visine osnivačkog uloga.

**DIO DRUGI – ODGOVORNOST I OBAVEZE
ZAVODA PREMA OSNIVAČU**

Član 12.
(Odgovornost i obaveze prema Osnivaču)

- (1) Zavod je odgovoran Osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležan.
- (2) Obaveze Zavoda prema Osnivaču su:
 - a) da pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena Zavoda;
 - b) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja Statuta Zavoda;
 - c) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada sa finansijskim planom;
 - d) da najmanje jednom godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda, koji sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu Upravnog odbora, izvještaj o radu direktora i izvještaj o radu Nadzornog odbora;
 - e) da pribavi saglasnost Ministra kod proširenja i promjene djelatnosti Zavoda;
 - f) da pribavi saglasnost Ministarstva kod donošenja Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
 - g) druge obaveze utvrđene zakonom.

DIO TREĆI - ORGANI UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I KONTROLE POSLOVANJA ZAVODA

Član 13.

(Upravni odbor)

- (1) Organ upravljanja u Zavodu je Upravni odbor.
- (2) Djelokrug Upravnog odbora je:
- a) donošenje Statuta Zavoda;
 - b) imenovanje i razrješavanje direktora odnosno v.d. direktora Zavoda;
 - c) utvrđivanje planova rada i razvoja Zavoda;
 - d) utvrđivanje godišnjeg programa rada;
 - e) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
 - f) donošenje opštih akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda;
 - g) odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Zavod osnovan, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Zavoda;
 - h) usmjeravanje, kontrolisanje i ocijenjivanje rada direktora;
 - i) rješavanje svih pitanja odnosa s Osnivačem;
 - j) odlučivanje o korišćenju sredstava preko iznosa utvrđenog Statutom Zavoda;
 - k) odgovaranje Osnivaču za rezultate rada Zavoda;
 - l) odlučivanje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ, određen Statutom Zavoda, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;
 - m) podnošenje Osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaja o poslovanju Zavoda;
 - n) obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.
- (3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog Ministra, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.
- (4) Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici:
- a) osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva,
 - b) stručnih radnika Zavoda – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.
- (5) Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.
- (6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Zavoda imenuju se u proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03 i 34/03).
- (7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama, ako Federalnim zakonom nije drugačije određeno.
- (8) Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razrješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Zavoda.

Član 14.

(Direktor)

- (1) Organ rukovođenja u Zavodu je direktor, koji organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda.
- (2) Direktor Zavoda imenuje se na osnovu javnog oglasa, u skladu sa zakonom.
- (3) Direktora Zavoda imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Ministra, na način i u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Zavoda.
- (4) Za direktora Zavoda, imenuje se lice koje ima završen medicinski, stomatološki ili farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti Zavoda, te koje ispunjava i druge uslove propisane federalnim zakonom i Statutom Zavoda. Za direktora Zavoda imenuje se lice koje, pored navedenih uslova ima znanje o zdravstvenom menadžmentu. Uslov o znanju iz zdravstvenog menadžmenta tražit će se u

konkursnoj proceduri tek nakon donošenja podzakonskog akta od strane federalnog ministra zdravstva.

(5) Direktor učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

(6) Mandat direktora Zavoda traje četiri godine.

(7) Po isteku mandata, isto lice može, na osnovu javnog oglasa ponovo biti imenovano za direktora ovog Zavoda, ali najviše za još jedan mandatni period.

(8) Ukoliko direktor Zavoda nije imenovan u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, kao i drugim slučajevima prestanka mandata direktora, odluku o postavljenju vršioca dužnosti direktora donosi Upravni odbor Zavoda, najduže na period do šest mjeseci, a u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Zavoda.

(9) Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Zavoda.

Član 15.

(**Nadzorni odbor**)

(1) Organ kontrole poslovanja u Zavodu je Nadzorni odbor.

(2) Djelokrug Nadzornog odbora je:

- a) analizira izvještaj o poslovanju Zavoda;
- b) u vršenju nadzora nad upotrebotom sredstava za rad pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
- c) pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga;
- d) izvještava osnivača, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora.

(3) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministra, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.

(4) Nadzorni odbor ima tri člana od kojih se najmanje jedan imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u Zavodu.

(5) Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu ponovo biti imenovani.

(6) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Zavoda imenuju se i razrješavaju u proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03 i 34/03).

(7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama.

(8) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti razrješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Zavoda.

Član 16.

(**Stručno vijeće Zavoda**)

(1) Stručno vijeće Zavoda je savjetodavni organ direktoru Zavoda.

(2) Članove Stručnog vijeća imenuje direktor na prijedlog šefova organizacionih jedinica Zavoda, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, na koji saglasnost daje direktor Zavoda, a nadležnost istog je utvrđena Federalnim zakonom.

Član 17.

(**Etički komitet Zavoda**)

(1) Etički komitet Zavoda je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima etike i medicinske deontologije.

(2) Etički komitet imenuje Upravni odbor, a sačinjava ga devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Imenovanje, mandat, način izbora kao i finansiranje Etičkog komiteta utređuje se Statutom Zavoda, u skladu sa Federalnim zakonom.

(4) Nadležnost Etičkog komiteta Zavoda propisana je Federalnim zakonom.

(5) Etički komitet Zavoda donosi Poslovnik o svom radu.

Član 18.

(Komisija za lijekove)

(1) Komisija za lijekove Zavoda je organ koji osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Zavodu.

(2) Komisiju iz stava (1) ovog člana imenuje Upravni odbor Zavoda i čine je najmanje pet članova, koji se imenuju iz reda specijalista medicine, farmacije i stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Način rada i odlučivanja Komisije za lijekove uređuje se Poslovnikom o radu Komisije, a nadležnost iste je utvrđena Federalnim zakonom.

Član 19.

(Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga)

(1) Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Zavoda koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Zavodu, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciju u zdravstvu.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana odražavat će ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Član 20.

(Regulisanje nadležnosti organa)

Bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom odlukom uredit će se Statutom Zavoda.

Član 21.

(Prava zaposlenika)

Zaposlenici Zavoda ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonom, Statutom Zavoda i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Član 22.

(Nadzor)

(1) Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda vrši Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti.

(2) Nadzor nad radom Zavoda i radom zdravstvenih radnika Zavoda obuhvata:

- a) unutrašnji nadzor i
- b) zdravstveno-inspekcijski nadzor.

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

(Obaveza donošenja Statuta)

Upravni odbor je obavezan da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, doneše Statut Zavoda u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 24.

(Prelazna odredba)

Djelatnost Zavoda definirana u članu 4. ove Odluke utvrđena je kao prelazno rješenje do konačne implementacije Federalnog zakona.

Član 25.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o preuzimanju prava i obaveza Osnivača Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 12/03 i 30/07).

Član 26.

(Upis u sudski registar)

Stupanjem na snagu ove odluke Zavod je obavezan izvršiti promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Sarajevu, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 27.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj: _____
Sarajevo, _____

**Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo**

Prof. dr Mirjana Malić

O b r a z l o ž e n j e

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u članu 13. tačka b. i članu 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo kojim je utvrđeno da Kanton vrši nadležnost iz oblasti zdravstva, odnosno da Skupština Kantona donosi propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

Članom 53. stav (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) propisano je da kanton može biti osnivač: bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Pored naprijed navedenog članom 43. stav (3) je utvrđeno da kantonalnim propisima iz oblasti zdravstva bit će regulirano osnivanje i rad kantonalnih i drugih zavoda, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

U članu 234. st. (1) i (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 10. augusta 2010. godine, utvrđen je rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.

U članu 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) utvrđena je obaveza donošenja akta o osnivanju ustanove od strane osnivača.

Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, je pripremljena u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 11/05) i Pravilima za konsultacije za izradu pravnih propisa („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 81/06), kao i Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 7/06 i 17/11).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u članu 234. st. 1. i 2. kojim je utvrđena obaveza i rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, da će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 30.05.2003. godine, donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača Zavoda za zaštitu zdravlja studenata univerziteta u Sarajevu, koji je u skladu s tim nastavio poslovati pod nazivom Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.

Shodno naprijed navedenoj zakonskoj odredbi, neophodno je ponovo izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada pomenutog Zavoda sa odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio 10.08.2010.godine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i postojanje objektivne potrebe za osiguranjem usluga zdravstvene zaštite studenatima na području Kantona Sarajevo, potrebno je da Skupština Kanton Sarajevo doneše odluku u predloženom tekstu.

III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNICH RJEŠENJA

U članu 1. ove odluke utvrđeno je da je Skupština Kantona Sarajevo Osnivač Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, što je u skladu sa članom 53. stav (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Također je u stavu (2) ovog člana odluke, utvrđeno da se ovom odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Zavoda sa odredbama člana 234. st. (1) i (2) Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

U čl. 2. i 3. definiran je naziv ove zdravstvene ustanove, kao i njegovo sjedište, te status Zavoda.

U članu 4. predložena je djelatnost ovog Zavoda kao prelazno rješenje do konačne implementacije Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a u cilju usklajivanja djelatnosti sa odredbama ovog zakona i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 47/10).

Odredbom člana 5. utvrđeno je da je Statut osnovni opći akt Zavoda koji donosi Upravni odbor Zavoda, uz obaveznu saglasnost Osnivača tj. Skupštine Kantona Sarajevo, te koja se sva pitanja vezana za rad Zavoda uređuju Statutom, što je u skladu sa članom 63. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Saglasno članu 6. ove odluke Zavod ne može vršiti statusne promjene tj. promjenu naziva, sjedišta niti druge promjene utvrđene zakonom bez saglasnosti Osnivača tj. Skupštine Kantona Sarajevo, niti obaviti promjenu ili proširenje djelatnosti bez saglasnosti Ministra zdravstva Kantona Sarajevo. Navedeno je uskladeno sa čl. 20. i 21. Zakona o ustanovama kao i članom 59. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članom 7. Odluke utvrđeno je da Zavod zadržava objekte i opremu na korištenje, zaposlenike, odnosno sva prava i obaveze Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu. U stavu (2) ovog člana je definirano da su objekti i oprema svojina Osnivača.

U članu 8. Odluke definirano je da Zavod može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta tj. prostor i opremu izdati u zakup ukoliko to ne remeti obavljanje njegove djelatnosti. Ovim članom je utvrđena i procedura izdavanja kapaciteta zavoda u zakup, a navedeno je u skladu sa članom 134. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 9. je propisan način obezbjeđivanja finansijskih sredstava za rad ovog Zavoda, a u skladu sa članom 62. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 10. Odluke je utvrđeno da će se Statutom Zavoda regulisati način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima, kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima, što je u skladu sa članom 63. stav (2) tačka 6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članom 11. Odluke utvrđena je odgovornost za obaveze Zavoda i to da Zavod za svoje obaveze odgovara imovinom kojom raspolaže, te da je Osnivač tj. Skupština Kantona Sarajevo, supsidijarno odgovoran za obaveze Zavoda. Navedeno je u skladu sa članom 41. Zakona o ustanovama.

Odredbama člana 12. utvrđene su odgovornosti i obaveze Zavoda prema Osnivaču, koje su ustanovljene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama.

U trećem dijelu Odluke, u čl. 13., 14. i 15. definirani su: upravni organ kao organ upravljanja u Zavodu, direktor kao organ rukovođenja u Zavodu i nadzorni odbor kao organ kontrole poslovanja, njihov sastav, način imenovanja i mandat, a saglasno čl. od 64.- 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mandat predsjednika i članova upravnog odbora u skladu je sa članom 25. stav (5) Zakona o ustanovama, a u vezi sa članom 64. stav (17) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa čl. 73., 75., 79. i 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u odredbama čl. od 16.-19. Odluke definirani su organi/tijela u Zavodu i to: Stručno vijeće Zavoda, Etički komitet Zavoda, Komisija za lijekove i Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Članom 20. Odluke utvrđeno je da će se bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom odlukom urediti Statutom Zavoda.

U članu 21. Odluke utvrđeno je da zaposlenici Zavoda svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom, Statutom Zavoda i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Odredbom člana 22. propisano je da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, vrši nadzor nad zakonitošću rada Zavoda, što je u skladu sa članom 14. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 7/08, 16/08-ispravka i 14/10) i članom 42. Zakona o ustanovama. Također je u skladu sa članom 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, definirano da nadzor nad radom Zavoda i zdravstvenih radnika Zavoda obuhvata unutrašnji nadzor i zdravstveno-inspekcijski nadzor.

Članom 23. Odluke utvrđen je rok u kojem je Upravni odbor Zavoda obavezan donijeti Statut Zavoda, usaglašen sa ovom odlukom.

U članu 24. Odluke je definirano da je djelatnost Zavoda utvrđena kao prelazno rješenje do konačne implementacije Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tj. do donošenja podzakonskog akta od strane federalnog ministra zdravstva, kojim će se regulisati postupak i način ostvarivanja specifične zdravstvene zaštite.

U članu 25. ove odluke, utvrđeno je da se stupanjem na snagu iste, stavlja van snage Odluka o preuzimanju prava i obaveza Osnivača Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 12/03 i 30/07).

Članom 26. Odluke je utvrđena obaveza Zavoda da izvrši promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Sarajevu, a u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Odredbom člana 27. utvrđen je rok stupanja na snagu ove odluke.

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovodenje ove odluke u budžetu Kantona Sarajevo nije potrebno obezbjediti posebna finansijska sredstva.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo
Vlade Kantona Sarajevo

Broj: 09-02-25909-3/11
Sarajevo, 11.10.2011. godine



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Office for legislature of Sarajevo
Canton Government

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

13.10.2011

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklajivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

M I Š L J E N J E

1. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklajivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu ne sadrži odredbe koje bi bile u suprotnosti sa odredbama ustava, kao i odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10) (u daljem tekstu: Federalni zakon), koji je lex specialis u oblasti zdravstvene zaštite.

Pravni osnov za donošenje predmetne odluke sadržan je u odredbama čl. 234. st. (1) i (2) i čl. 237. stav (1) Federalnog zakona, a kojim je propisano da Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači, donosi između ostalih i zakonodavno tijelo kantona, te da su postojeće zdravstvene ustanove dužne uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona, a sve u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Federalnog zakona, koji ističe zaključno sa 10.08.2012. godine.

2. Preporuka je ovog Ureda da nosilac pripreme detaljnije obrazloži odredbe člana 4. prijedloga Odluke vezano za djelatnost ove zdravstvene ustanove, a u vezi sa odredbama člana 24. prijedloga Odluke, s obzirom da se ova djelatnost utvrđuje kao prelazno rješenje u primjeni Federalnog zakona.

U nedostatku podzakonskih akata u implementaciji Federalnog zakona, te s obzirom da se radi o isključivo stručnom pitanju iz ove oblasti, Ured za zakonodavstvo nije vršio pravnu analizu odredbi čl. 4. i 24. prijedloga Odluke, te je u isključivoj nadležnosti nosioca pripreme prijedloga Odluke da detaljno **obrazloži** predložena pravna rješenja u navedenim članovima prijedloga Odluke.



web: <http://uz.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba;
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1



3. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKRETAR
Ahmed I. Jurović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba;
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1



30-09-2011
2472

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and
Administration

Broj: 03-02-25910/11.
Sarajevo, 28.09.2011. godine

Mir gđi Svede Jev.

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
S A R A J E V O**

PREDMET: Mišljenje o usklađenosti prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo i prijedloga Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda i drugim međunarodnim dokumentima kojima su regulisana ljudska prava i osnove slobode

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/08, 16/08-Ispravka i 14/10) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/11 – Novi prečišćeni tekst), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo i prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda i drugim međunarodnim dokumentima kojima su regulisana ljudska prava i osnove slobode



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: pravda@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i daje slijedeće

M I Š L J E N J E

- Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo,
- Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu,
- Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,
- Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo i
- Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i uskladivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

nisu u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava i sloboda.

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. Arhiva



MINISTERICA

Dijana Tabori



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: pravda@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



2474

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo

Broj: M-46/11
Sarajevo, 28.9.2011. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zdravstva

Veza : Vaš broj 10-05-25754/11

Predmet: Mišljenje, dostavlja se

Vašim aktom broj gornji, obratili ste se ovom Pravobranilaštvu sa zahtjevom za davanje mišljenja na prijedloge odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja pet javnih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH («Sl. novine FBiH», broj 46/10).

Nakon uvida u dostavljene prijedloge odluka, te nakon proučavanja propisa koji regulišu ovu oblast, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, u smislu člana 3. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 21/11 – Novi prečišćeni tekst), daje slijedeće

M I Š L J E N J E

Zakonom o imovini Kantona Sarajevo («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 6/97) članom 8., a u vezi sa članom 7. propisano je da Kanton Sarajevo vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala prema preuzećima i **ustanovama**.

Skupština Kanton Sarajevo je svojim odlukama o osnivanju javnih ustanova iz oblasti zdravstva regulisala i pitanje imovine, pa je istim odlukama propisala da zavodi preuzimaju objekte i opremu javnih ustanova na korištenje, te da su objekti i oprema svojina osnivača.

Dakle, član 7. u svim prijedozima odluka treba preformulisati u smislu Zakona o imovini Kantona Sarajevo i odluka o osnivanju javnih ustanova, jer je istim regulisano pitanje imovine, a čija imovina je imovina Kantona Sarajevo.

Stav 2. člana 7. odluka je suvišan iz razloga što Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom FBiH poznaje i izuzeće od zabrane raspolaganja imovinom.

S poštovanjem,



66-139-460

DRAVSTVO

336



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I - Bosna

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

Akcijska preplata
za 1992. godinu 3.900 dinara
Zbir-telefon 10100-605-1396

Na osnovu Amendedmane Li tačka 5. stav 1. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi:

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

OSNOVNE ODREĐEDE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, imenuje se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizike kulture, zdravstva, znanosti, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih društvenih poslova, ako isti obavljanja djelatnosti nisu uključeni u drugim uredbenim pravilima.

Ustanova može imati pravno lice.

Član 2.

Ustanova radi izvršavanja domaćih odnosa u strano pravo i ustranjuje te odnose. Ustanova može u svom djelovanju svoje zadatke da može uvrstiti da strane i pravno i fizičko lice predstavnici ustanove za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje jošne sluge ovoga se jedna ustanova.

Predsjedništvo svakog, u smislu ove uredbe, predstavnika ustanove može nemetati obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), u smislu gospodarske sigurnosti.

Ustanova može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBBH) kojom se ustanova može uključiti u drugom pravilu navedeno navedeno ljestvom, kada predstavnik se drugom pravilom navedeno navedeno ljestvom, kada predstavnik uključi se da s njom osnivanje postoji jasno i jasno.

Član 4.

Ustanova ostvarjuje svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kojim je ugovoren i providno ustanove.

OPREDJELJIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sedmica za upunjene uslove iz stava 1. ovog člana obejavljuje se:

Član 6.

Danjer dojosi akt o osnivanju ustanove.

Ako u osnivanju ustanove sudjeli:

- 1 - način osnivača,
- 2 - način i jedinicu osnivače,
- 3 - djelatnost ustanove,
- 4 - imenom osnivača za osnivanje i početak rada i naziv njihovog obvezujućeg predstavnika,

5 - zvare i način obvezujuća središta za rad ustanove,

6 - posebna prava i obvezni imenici ministrata i ustanove,

7 - podajanje raspolažanja velikim prihoda nad rashodi i naziv na koji se pokriva velik rashoda nad prihodom,

8 - prava, obaveze i odgovornost ustanove i pravneni predmet,

9 - ciljevi koji će do istezanja organa rukovodjenja predstavljeni u ustanovi i njihova vrstena i vrijednost i obveznost,

10 - za donošenje pravila ustanove, interesovanje organa rukovodjenja i rukovodjenja ustanove,

11 - drugi pristupi od istezaja, prav ustanove.

Član 7.

Ustanova mora posjedovati dva ili više minivaca.

Ako ustanova osnova dva ili više minivaca, njihova nadzora prava, obaveze i odgovornost predstavljeni su ustanovom, koji se zaključuje u primarnoj formi.

Član 8.

Obavak može preći i obaveze minivaca na drugo pravo ili fizičko lice.

Aktom o preselevanju prava i obaveza minivaca uređuje se način zaštite prava komunita usluga i druga pitanja od značaja za promjenu minivaca ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može poći da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada nije ređen te utvrdi da su ispunjeni oglosi uvedeni zakonom.

III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I

UDRŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati vise djelatnosti iz stava 1. ovog uredjene, ako ispunjava uslove uvedene zakonom za svaku od njih djelatnosti.

Član 40.

Bolnička zdravstvena djelatnost obuhvata dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, boravak i prehranu pacijenata u bolnicama.

Član 41.

Zdravstvena djelatnost na tercijarnom nivou obuhvata i pružanje naj složenijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konsultativnih i bolničkih zdravstvenih djelatnosti, naučno-istraživački rad, te izvođenje nastave na osnovu ugovora za potrebe fakulteta zdravstvenog usmjerenja.

Planovi i programi nastave iz stava 1. ovog člana podliježu saglasnosti federalnog ministra.

Član 42.

Zdravstvena djelatnost na tercijarnom nivou provode zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjet u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i primjenjene tehnologija za obavljanje naj složenijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konsultativnih i bolničkih zdravstvenih djelatnosti, a koje utvrđuje federalni ministar posebnim pravilnikom.

Član 43.

Djelatnost federalnih zdravstvenih zavoda podrazumijeva obavljanje stručnih i naučno-istraživačkih zdravstvenih funkcija iz okvira prava i dužnosti Federacije u oblasti javno-zdravstvene djelatnosti i transfuzijske medicine.

Djelatnost kantonalnih zdravstvenih zavoda podrazumijeva obavljanje stručnih i naučno-istraživačkih zdravstvenih funkcija iz okvira prava i dužnosti kantona u oblasti javno-zdravstvene djelatnosti, medicine rada, bolesti ovisnosti i sportske medicine.

Kantonalnim propisima iz oblasti zdravstva bit će regulirano osnivanje i rad kantonalnih i drugih zavoda, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 44.

Apotekarska djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i koja osigurava snabdijevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova i privatnih praksi lijekovima i nedicijskim sredstvima u skladu sa propisom kojim se uređuje apotekarska djelatnost.

Član 45.

Djelatnost javnog zdravstva obuhvata djelatnost socijalne medicine i organizacije sa ekonomikom zdravstva, epidemiologije, higijene i zdravstvene ekologije, sanitарne mikrobiologije sanitarnih hemije.

Djelatnost javnog zdravstva institucionalno se obavlja kroz organizaciju higijensko-epidemioloških službi i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji.

Obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti bit će regulirano posebnim propisima, ako ovim zakonom nije drugačije dredeno.

Član 46.

Alternativna medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata one rovjerene stručno nespojene komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije (u daljnjem tekstu: alternativna medicina), koji blagotvorno utiču i koji bi mogli blagotvorno uticati na čovjekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje i koji u skladu sa važećom medicinskom doktrinom nisu obuhvaćeni zdravstvenim slugama.

Metode i postupci alternativne medicine iz stava 1. ovog člana u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi mogu se uvođiti imo uz saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva zdravstva (u dalnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i adležne komore.

Metode i postupci alternativne medicine ne mogu se uvođiti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 47.

Dozvoljene su samo one metode i postupci alternativne medicine kojih:

- 1) ne štete zdravlju;
- 2) korisnika - pacijenta ne odvraćaju od upotrebe za njega korisnih zdravstvenih usluga;
- 3) izvode se u skladu sa priznatim standardima alternativne medicine.

Metode i postupke alternativne medicine mogu obavljati isključivo zdravstveni radnici koji imaju dozvolu za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine koju izdaje nadležno kantonalno ministarstvo.

Bliže uvjete, način i postupak obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi utvrđuje pravilnikom federalnog ministra.

Nadležno kantonalno ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnoj praksi u skladu sa ovim zakonom.

Na zdravstvene radnike koji obavljaju metode i postupke alternativne medicine primjenjuju se odredbe ovog zakona o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (u dalnjem tekstu: licenca).

Član 48.

Za svoj rad zdravstveni radnici koji obavljaju metode i postupke alternativne medicine preuzimaju stručnu, etičku, krijevnu i materijalnu odgovornost.

VII. SADRŽAJ I ORGANIZACIJSKI OBЛИCI ZDRAVSTVENE DЈELATNOSTI

Uvjeti i način obavljanja zdravstvene djelatnosti

Član 49.

Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove i privatne prakse pod uvjetima i način propisan ovim zakonom, propisima o zdravstvenom osiguranju i propisima o ustanovama.

Član 50.

Zdravstvena djelatnost mora biti organizirana tako da je stanovništvo uvijek osigurano i dostupna hitna medicinska pomoć, uključujući i hitni medicinski prijevoz.

Član 51.

Javno-zdravstvene djelatnosti socijalne medicine, epidemiologije i higijene koje su od interesa za Federaciju, odnosno kanton, hitna medicinska pomoć; djelatnost heterologne transplantacije organa i tkiva i autologne transplantacije koštane srži; prikupljanje, testiranje, prerada i distribucija krvi i krvnih sastojaka, vještačka oplođnja, ako nije u pitanju darivanje sjemenka od supruga; patologija izuzev patohistološke djelatnosti; sudska medicina i mrtvozornička djelatnost - ne mogu biti predmetom privatne djelatnosti.

Obim i vrsta javno-zdravstvene djelatnosti iz stava 1. ovog člana, a koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti, bliže će se odrediti pravilnikom federalnog ministra.

Član 52.

Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije, odnosno kantona provodi postupak dodjele ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, odnosno postupak dodjele ugovora za provođenje programa zdravstvene zaštite u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, te propisima donesenim na osnovu ovih zakona, jedinstvenom metodologijom, propisu o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, kao i propisima o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, odnosno privatnog zdravstvenog radnika iz stava 1. ovog člana, utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine po prethodno pribavljenom mišljenju zavoda

zdravstvenog osiguranja kantona, kao i uz prethodnu u skladu sast federalnog ministra u skladu sa osnovnim paketom zdravstvenih prava.

Odluku o izboru najuspješnijeg ponudača donosi zavod zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana i zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnim zdravstvenim radnikom.

Osnivanje i organiziranje zdravstvenih ustanova

Član 53.

Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, kanton odnosno općina, te domaća i strana fizička ili pravna lica u svim oblicima svojine.

Federacija je osnivač federalnih zavoda iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

Jedan ili više kantona i Federacija, zajedno, mogu biti osnivači univerzitetsko-kliničke bolnice i zavoda.

Kanton može biti osnivač: bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoći i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke.

Domaća i strana fizička, odnosno pravna lica mogu biti osnivači: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, apoteke, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizovane zdravstvene ustanove u svim oblicima svojine.

Kontonalnim propisima može se bliže odrediti osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Član 54.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije je Parlament Federacije BiH.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu kantona je zakonodavno tijelo kantona.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu općine je općinsko vijeće.

Član 55.

Zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost ako ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i to:

- 1) ako ima uposlene zdravstvene radnike odgovarajućeg stepena stručne spreme sa položenim stručnim ispitom, licencom izdatom od nadležne komore, a za obavljanje određenih poslova i sa odgovarajućom specijalizacijom ili naučnim, odnosno nastavnim zvanjem;
- 2) ako ima dijagnostičku, terapijsku i drugu opremu za sigurno i savremeno pružanje zdravstvene zaštite za djelatnost za koju je osnovana;
- 3) ako ima odgovarajuće prostorije za prijem oboljelih, odnosno zdravih osoba, za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka liječenja i smještaj pacijenata, kao i za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava;
- 4) ako ima odgovarajuće vrste i količine lijekova i medicinskih sredstava koje su potrebne za obavljanje određene zdravstvene djelatnosti za koju se zdravstvena ustanova osniva;
- 5) uspostavljen sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama;
- 6) uspostavljen sistem upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima, kao i posebnim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Dvije ili više zdravstvenih ustanova mogu organizirati zajedničke medicinske službe za laboratorijsku, rendgen i drugu dijagnostiku, kao i zajedničke nemedicinske službe za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove ili ugovoriti obavljanje ovih poslova sa pravnim ili fizičkim licem koje ispunjava uvjete predvidene zakonom za obavljanje navedenih djelatnosti i ima odobrenje nadležnog organa.

AKAZ je dužan definirati sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama iz tačke 5) stav 1. ovog člana, te obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, što uključuje i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti.

Bliži uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravilnikom federalnog ministra.

Zdravstvena ustanova koja koristi izvore ionizujućih zračenja mora pored uvjeta iz st. 1. i 3. ovog člana ispunjavati i druge uvjete utvrđene propisom kojim se uređuje zaštita od radijacijske i nuklearne sigurnosti, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog propisa, te imati odobrenje nadležne državne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Član 56.

Prilikom osnivanja zdravstvene ustanove obaveza osnivača zdravstvene ustanove je da priloži mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove.

Mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u djelatnosti primarne zdravstvene djelatnosti, specijalističko-konsultativne zdravstvene djelatnosti, odnosno u djelatnosti bolničke zdravstvene djelatnosti daje zavod za javno zdravstvo kantona, odnosno Federacije i nadležna komora.

Zavod za javno zdravstvo mišljenje iz stava 2. ovog člana daje na osnovu stručnih principa o organizaciji i ekonomici zdravstva, dok nadležna komora mišljenje daje sa aspekta zaštite i očuvanja profesije koju zastupa.

U slučaju da se ustanova osniva za djelatnosti koje su iz domena više komora potrebljeno je pribaviti mišljenje svih nadležnih komora.

Član 57.

Zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost ako nadležno ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani zakonom za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Ispunjenoj je uvjeta za zdravstvene ustanove iz člana 53. st. 2. i 3. ovog zakona rješenjem utvrđuje federalni ministar.

Ispunjenoj je uvjeta za zdravstvene ustanove iz člana 53. st. 4., 5. i 6. ovog zakona rješenjem utvrđuje nadležni kantonalni ministar.

Zdravstvena ustanova može obavljati samo zdravstvenu djelatnost koja je utvrđena rješenjem nadležnog ministra zdravstva o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Na osnovu rješenja o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti i osnivačkog akta, zdravstvena ustanova upisuje se u registar kod nadležnog suda u skladu sa propisima o registraciji ustanova u Federaciji.

Zdravstvena ustanova počinje raditi danom upisa u registar iz stava 5. ovog člana.

Član 58.

Odredbe čl. 56. i 57. ovog zakona primjenjuju se i u slučaju proširenja ili promjene zdravstvene djelatnosti.

Član 59.

Promjena ili proširenje djelatnosti zdravstvene ustanove čiji je osnivač, odnosno suosnivač Federacija, kanton odnosno općina ne može se obaviti bez saglasnosti nadležnog ministra zdravstva.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rješenja.

Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana koje donosi kantonalni ministar može se izjaviti žalba federalnom ministru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje iz stava 2. ovog člana koje donosi federalni ministar je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u skladu sa propisom o upravnim sporovima.

Član 60.

Zdravstvena ustanova prestaje raditi ako:

Organizacioni dijelovi bolnice iz stava 1. ovog člana su klinike koje obavljaju tercijarnu zdravstvenu zaštitu iz određenih specijalističkih djelatnosti, stručno usavršavanje, dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno-istraživački rad za djelatnosti za koje je osnovana.

Odredbe čl. 104. i 105. ovog zakona koje se odnose na sticanje naziva univerzitetska bolnica, shodno se primjenjuju i na univerzitetsko-kliničke bolnice iz stava 1. ovog člana.

Član 102.

Bolnica u svom sastavu mora imati najmanje jedinice za:

- specijalističko-konsultativnu djelatnost,
- radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku,
- anesteziju i reanimaciju,
- snabdijevanje lijekovima i medicinskim proizvodima - bolnička apoteka,
- transfuziološku djelatnost u skladu sa propisom o krvi i krvnim sastojcima,
- urgentno zbrinjavanje.

Bolnica iz stava 1. ovog člana mora imati osiguranu:

- medicinsku rehabilitaciju,
- patologiju,
- citološku, mikrobiološku i biohemiju dijagnostiku,
- mrtvačnicu.

Ukoliko bolnica nema vlastite službe iz stava 2. alineje 1., 2. i 3. ovog člana može ugovoriti obavljanje ovih djelatnosti sa zdravstvenom ustanovom koja ispunjava uvjete predviđene zakonom za obavljanje navedenih djelatnosti i ima odobrenje nadležnog organa, a za obavljanje djelatnosti iz stava 2. alineje 4. ovog člana može ugovoriti sa ovlaštenim pravnim osobam.

Član 103.

Bolnica može obavljati naučno-istraživačku djelatnost u djelatnostima za koje je registrirana u skladu sa zakonom.

Član 104.

Bolnica može dobiti status univerzitetske bolnice koji dodjeljuje javni univerzitet na prijedlog Federalnog ministarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje fakulteta zdravstvenog usmjerenja, ako se u bolnici provodi nastava u okviru univerzitetskog obrazovanja.

Status univerzitetske bolnice iz stava 1. ovog člana dodjeljuje se sa rokom važenja od pet godina.

Nastava iz stava 1. ovog člana može se provoditi po prethodno pribavljenoj saglasnosti federalnog ministra za obrazovanje i nauku i federalnog ministra.

Bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati i specijalistički, odnosno subspecijalistički staž zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, uz uvjet da ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, te pribavi odobrenje za obavljanje ovog staža od federalnog ministra.

Član 105.

Uvjete koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetske bolnice utvrdit će pravilnikom federalnog ministra, uz saglasnost federalnog ministra za obrazovanje i nauku.

Sticanjem, odnosno gubitkom uvjeta za naziv univerzitetske bolnice, te dodjelom odgovarajućeg naziva zdravstveno ustanovi ili njenom dijelu ne prenose se osnivačka prava nad zdravstvenom ustanovom.

Lječilište

Član 106.

Lječilište je zdravstvena ustanova u kojoj se prirodnim ljekovitim izvorima provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalistička i bolnička rehabilitacija.

Lječilište je dužno u toku korištenja prirodnih ljekovitih izvora pratiti njegova ljekovita svojstva i najmanje jednom u četiri godine izvršiti ponovno ispitivanje njegove ljekovitosti u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

Lječilište može pružati zdravstvene usluge u turizmu u skladu sa posebnim propisima.

Zavod

Član 107.

Zavod je specijalizirana zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita, uz posebnu djelatnost medicinske tehnologije, kao i odredena medicinska ispitivanja.

Zdravstvene ustanove tercijarne zdravstvene zaštite

Član 108.

Zdravstvene ustanove tercijarne zdravstvene zaštite su one zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjete u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i primjenjenih tehnologija za obavljanje najslожenijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konsultativnih i bolničkih zdravstvenih djelatnosti, koje će se bliže urediti pravilnikom iz člana 42. ovog zakona.

Član 109.

S ciljem osiguranja kontinuiranosti zdravstvene zaštite iz člana 22. ovog zakona, zdravstvene ustanove primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite uspostavljaju jedinstven sistem upućivanja pacijenata sa jednog na druge nivoce zdravstvene zaštite.

Sistem iz stava 1. ovog člana obuhvata razmjenu informacija i to sa nivoima primarne zdravstvene zaštite, o zdravstvenom stanju pacijenta sa podacima o prirodi bolesti ili zdravstvenog problema zbog kojeg se obratio izabranom zdravstvenom timu ili izabranom doktoru medicine i poduzetim mjerama, a sa sekundarnog, odnosno tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite o izvršenim pregledima, nalazima i poduzetim mjerama liječenja, uključujući i detaljna uputstva za daljnje liječenje.

U slučaju da se pacijent na nivou primarne zdravstvene zaštite ne može pružiti adekvatna i blagovremena zdravstvena zaštita, zdravstvena ustanova, odnosno izabranu zdravstveni tim ili izabranu doktor medicine upućuje tog pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, odnosno odgovarajućem specijalistu u zdravstvenu ustanovu na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, ili, izuzetno, u zdravstvenu ustanovu na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite radi pregleda, liječenja i davanja odgovarajućeg mišljenja i uputstva za daljnje liječenje na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Bolnice i druge zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, ili liječnik specijalista kojem je gradanin upućen sa nivoa primarne zdravstvene zaštite, mogu tog gradanina uputiti na tercijarni nivo zdravstvene zaštite gdje se pružaju najslожeniji oblici zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti.

IX. ZDRAVSTVENE USTANOVE U KOJIMA SE IZVODI NASTAVA

Član 110.

Obrazovanje studenata i učenika za potrebe zdravstva vrše fakulteti i škole zdravstvenog usmjerenja.

U bolnicama koje imaju status univerzitetske bolnice organizira se nastava za studente fakulteta zdravstvenog usmjerenja, dodiplomska i postdiplomska nastava.

Dio nastave koji se odnosi na porodičnu medicinu, djelatnost službi u zajednici, javno zdravstvo, medicina rada, bolesti ovisnosti izvodi se u zavodima za javno zdravstvo, zavodima za medicinu rada, zavodima za bolesti ovisnosti i domovima zdravlja koji ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom iz člana 105. stav 1. ovog zakona.

Odobrenje za izvođenje nastave u zdravstvenim ustanovama iz stava 3. ovog člana, te dobijanje statusa nastavnog zavoda, odnosno nastavna zdravstvena ustanova, dodjeljuje javni univerzitet na prijedlog Federalnog ministarstva, a uz prethodno pribavljeno mišljenje fakulteta zdravstvenog usmjerenja.

Član 111.

Nastavnici zdravstveni radnici koji izvođe nastavu u zdravstvenim ustanovama za potrebe fakulteta zdravstvenog usmjerenja mogu zasnovati istovremeno radni odnos sa jednom

- 2) ne ugovori specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika sa domom zdravlja, zdravstvenom ustanovom koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili ugovorom sa specijalistom medicine rada u privatnoj praksi (član 37. ovog zakona);
- 3) odobrava rad zdravstvenom radniku suprotno odredbama čl. 183., 184. i 185. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjena odgovorna osoba u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjena poslodavac koji je fizičko lice novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 233.

Danom stupanja na snagu ovog zakona javne zdravstvene ustanove zadražavaju pravo korištenja državne imovine u ovim ustanovama i to do zakonskog reguliranja ove oblasti u skladu sa odlukom osnivača, sa svim pravima i obavezama u pogledu imovine i radnika.

Zdravstvena ustanova, odnosno njen osnivač ne može raspaljati nepokretnom državnom imovinom nad kojom zdravstvena ustanova ostvaruje pravo korištenja u skladu sa propisima o zabrani korištenja državne imovine.

Zdravstvena ustanova za obavljanje specifične zdravstvene zaštite radnika, čiji je osnivač privredno društvo, ostaje u vlasništvu privrednog društva.

Član 234.

Općina, kanton, Federacija preuzet će osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluku o preuzimanju osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana donosi općinsko vijeće, zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament Federacije BiH.

Do preuzimanja osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana osnivačka prava nad tim zdravstvenim ustanovama vrše organi nadležni po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama općina, kanton, odnosno Federacija, Vlada Federacije BiH, vlada kantona, odnosno općinsko vijeće imenovat će organe upravljanja, rukovođenja i nadzora nad zdravstvenom ustanovom u skladu sa ovim zakonom, a obaveza osnivača u pogledu finansiranja zdravstvene ustanove vrši se iz budžeta općine, kantona, odnosno Federacije.

Član 235.

Vlada Federacije BiH plan iz člana 5. stav 1. ovog zakona donijet će po isteku važenja plana koji je usvojen u skladu sa propisima koji su bili u primjeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 236.

U roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona federalni ministar donijet će provedbene propise na osnovu ovog zakona kojima se regulira sljedeće:

- plan ljudskih resursa za zdravstveni sistem Federacije (član 6. ovog zakona);
- program mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša (član 10. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatorke iz različitih oblasti zdravstva kao i način njihovog rada (član 10. stav 5. ovog zakona);
- vrsta i sadržaj zdravstvene djelatnosti (član 31. stav 4. ovog zakona);
- vrsta i obim liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (član 35. stav 2.);
- postupak i način ostvarivanja specifične zdravstvene zaštite radnika, kao i način i uvjete utvrđivanja i prijavljivanja profesionalnih bolesti i povreda na radu (član 36. stav 2. ovog zakona);

uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i primijenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou (član 42. ovog zakona);

- bliži uvjeti, način i postupak obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi (član 47. stav 3. ovog zakona);

obim i vrsta javno-zdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne zdravstvene djelatnosti, odnosno privatne prakse (član 51. stav 2. ovog zakona);

bliži uvjeti prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (član 55. stav 4. ovog zakona);

uvjeti u pogledu vrste završnog fakulteta zdravstvenog

usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove u zavisnosti od tipa zdravstvene ustanove (član 66. stav 7. ovog zakona);

plan i program dodatne edukacije iz porodične medicine, kao i edukacije iz zdravstvene njegе u zajednici, te način obavljanja ove edukacije (član 87. stav 5. ovog zakona);

bliži uvjeti koje mora ispunjavati centar za mentalno zdravlje u zajednici, kao i način njegovog organiziranja, te plan i program, trajanje edukacije, kao i način provođenja edukacije iz oblasti zloupotrebe psihotaktivnih supstancija, te bliži uvjeti koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju, kao i način njegovog organiziranja (član 88. stav 5. i član 89. stav 3. ovog zakona);

uvjeti, organizacija i način rada hirne medicinske pomoći (član 90. stav 4.);

bliži uvjeti koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući i način njenog organiziranja (član 91. stav 3.);

bliži uvjeti u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koja obavljaju djelatnost dijalize, kategorizaciju dijaliznih centara i postupak njihove verifikacije, kategorizaciju zdravstvenih usluga, radnih timova u dijaliznim centrima, edukaciju uposlenih u dijaliznim centrima, kategorizaciju medicinsko-tehničke opreme u dijaliznim centrima, sadržaj standardnog seta lijekova i potrošnog materijala za dijalizu, uvjete zdravstvene ispravnosti vode za dijalizu, te provođenje stručnog nadzora nad radom dijaliznih centara (član 96. stav 3. ovog zakona);

uvjeti koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolница (član 105. stav 1. ovog zakona);

- uvjeti prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave (član 112. stav 3. ovog zakona);

- kriteriji za dodjelu naziva referatnog centra (član 129. stav 5. ovog zakona);

- način uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija (član 130. stav 8. ovog zakona);

- bliži uvjeti i postupak davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova (član 134. stav 4. ovog zakona);

- način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolažanja medicinskom dokumentacijom (član 139. stav 2. ovog zakona);

- sadržaj i način stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (član 141. stav 4. ovog zakona);

- uvjeti i način priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inozemstvu (član 146. stav 5. ovog zakona);

- postupak izdavanja licence, kao i sadržaj i izgled licence (član 148. stav 3. ovog zakona);

- sadržaj i način provođenja pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu (član 150. ovog zakona);

- plan i program posebnih oblika stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, kao i način obavljanja stručnog usavršavanja, te sadržaj i izgled certifikata o obavljenom stručnom usavršavanju (član 151. stav 4. ovog zakona);
- plan i program edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, kao i specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, način obavljanja edukacije i specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, uvjeti koje moraju ispuniti zdravstvene ustanove, odnosno fakulteti kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova, te način njihove verifikacije od Federalnog ministarstva, javno oglašavanje edukacije, odnosno specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, mogućnost učenja na daljinu (član 152. stav 4. ovog zakona);
- kriteriji za prijem specijalizanata, odnosno subspecijalizanata, uvjeti za zdravstvene ustanove i fakultete zdravstvenog usmjerenja u kojima se obavlja specijalizantski, odnosno subspecijalizantski staž, kao i postupak njihove certifikacije, način obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža, uvjeti za obavljanje specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža u inozemstvu, polaganje specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita, odnosno ispit iz subspecijalizacije, način i postupak priznavanja vremena provedenog na postdiplomskom studiju u specijalizaciju odnosno subspecijalizaciju, troškove obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža i polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita (član 155. stav 2. ovog zakona);
- lista ispitivača za specijalističke i subspecijalističke ispite (član 157. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti i način priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inozemstvu (član 158. stav 5. ovog zakona);
- način i postupak odobravanja specijalizacije, odnosno subspecijalizacije kao i način polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za strane državljane (član 159. stav 3. ovog zakona);
- način i postupak odobravanja specijalizacije odnosno subspecijalizacije kao i način polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za državljane Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije, na osobni zahtjev (član 160. stav 3. ovog zakona);
- kriteriji i postupak za dodjelu naziva primarijus (član 161. stav 4. ovog zakona);
- uvjeti za obavljanje privatne prakse, uvjeti za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, kao i uvjeti za grupnu praksu (član 165. stav 2., član 169. stav 2. i član 170. stav 2. ovog zakona);
- način, postupak i uvjeti, kako i druga pitanja od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (član 184. stav 7. ovog zakona);
- organiziranje i način rada kriznog štaba iz člana 187. stav 4. ovog zakona;
- način pregleda umrlih, te utvrđivanje vremena i uzroka smrti (član 210. ovog zakona).

U roku iz stava 1. ovog člana federalni ministar za obrazovanje i nauku donijet će pravilnik iz člana 111. stav 3. ovog zakona.

U roku iz stava 1. ovog člana federalni ministar će imenovati komitet i komisiju iz čl. 77. i 130. ovog zakona.

Svi propisi iz stava 1. ovog člana sadržavat će odredbe koje garantiraju jednake mogućnosti, zabranjuju diskriminaciju na osnovu spola i osiguravaju da se fizički podaci i informacije koje se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju budu razvrstani po spolu.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, osim odredbi koje su suprotne ovom zakonu, primjenjivat će se provedeni propisi iz oblasti zdravstvene zaštite koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 237.

Postojeće zdravstvene ustanove i privatne prakse dužne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, uskladivanje poslovanja apoteka zdravstvenih ustanova i privatne prakse magistara farmacije obavlja se na način i u rokovima predviđenim propisom o apotekarskoj djelatnosti.

Nosioci odobrenja za dopunski rad kojima je odobrenje izdato na osnovu propisa koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu ovog zakona, dužni su se uskladiti sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kliničke ustanove koje su bile nastavna baza fakulteta zdravstvenog usmjerjenja, u skladu sa ranijim propisima koji su uredivali ovu oblast, stupanjem na snagu ovog zakona dobijaju naziv univerzitetske bolnice sa obavezom da svoju organizaciju i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 238.

Do uspostavljanja modela porodične medicine na teritoriji Federacije poslove i zadatke porodične medicine mogu obavljati i doktori medicine, odnosno specijalisti opće medicine.

Organizacija ambulanti za specijalističko-konsultativne djelatnosti bit će uskladena sa modelom porodične medicine kada one budu uspostavljene na cijelom teritoriji Federacije.

Član 239.

Federalni zavod za javno zdravstvo obavljat će poslove i zadatke iz člana 116. stav 1. alineje 12., 13. i 14. do konačnog reguliranja obavljanja stručnih poslova iz oblasti zaštite od zračenja u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita od radijacione i nuklearne sigurnosti, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog propisa.

Član 240.

Zdravstveni radnici kojim je priznata odgovarajuća stručna sprema na teritoriji Federacije, odnosno koji su stručno obrazovanje stekli u odgovarajućim školama zdravstvenog usmjerjenja mogu i dalje obavljati poslove zdravstvene zaštite za koje se traži stručna sprema i koju imaju po propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 241.

Pripravnici, specijalizantski, odnosno subspecijalizantski staž i staž iz dodatne edukacije koji je započeo prema propisima koji su važili na teritoriji Federacije na dan stupanja na snagu ovog zakona, obaviti će se u skladu sa ovim zakonom, ako je to povoljnije za pripravnika, specijalizanta odnosno subspecijalizanta.

Član 242.

Odredba člana 156. ovog zakona primjenjivat će se do uvođenja doktorskog studija na fakultetima zdravstvenog usmjerjenja.

Član 243.

Uvjet o znanju zdravstvenog menadžmenta, koji je predviđen za osobu koja konkuriše za direktora zdravstvene ustanove, u skladu sa članu 66. stav 6. ovog zakona, tražit će se u konkursnoj proceduri tek onda kada federalni ministar donese pravilnik iz člana 152. stav 4. ovog zakona te otpočne edukacija o zdravstvenom menadžmentu na teritoriji Federacije u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 244.

Uvjet predviđen za obavljanje djelatnosti u zdravstvenim ustanovama iz člana 55. stav 1. tačka 5. ovog zakona primjenjivat će se nakon što AKAZ definira sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, te počne obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim